

## **PREDLOG**

# **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MANJINSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA**

### **Član 1**

U Zakonu o manjinskim pravima i slobodama („Službeni list RCG”, br. 31/06, 51/06 i 38/07 i „Službeni list CG”, broj 2/11) u članu 7 stav 3 poslije riječi „aktivnosti” zarez se zamjenjuje tačkom, a riječi: „kao i što veću integraciju Roma u društveni i politički život Crne Gore.” brišu se.

### **Član 2**

Poslije člana 7 dodaje se novi član koji glasi:

#### **“Član 7a**

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.”

### **Član 3**

Poslije člana 8 dodaje se novi član koji glasi:

#### **„Član 8a**

Radi promocije i zaštite manjinskih prava, podsticanja očuvanja, razvoja i izražavanja kulture manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori i podsticanja duha tolerancije i međukulturalnog dijaloga i uzajamnog poštovanja i razumijevanja, Vlada osniva javnu ustanovu, na način i pod uslovima koji su propisani zakonom kojim se uređuju ustanove kulture.

Nadzor nad radom ustanove iz stava 1 ovog člana vrši organ državne uprave nadležan za ljudska i manjinska prava (u daljem tekstu: Ministarstvo).”

### **Član 4**

U članu 11 stav 2 riječi: „značajan dio” zamjenjuju se riječima: „najmanje 5%”, a riječi: „posljednjeg popisa” zamjenjuju se riječima: „dva posljednja uzastopna popisa”.

## **Član 5**

U članu 19 riječi: „Univerzitet Crne Gore” zamjenjuju se riječima: „ustanove visokog obrazovanja u Crnoj Gori”, a riječi: „sa aktom Univerziteta” zamjenjuju se riječima: „svojim aktima”.

## **Član 6**

U članu 28 riječi: „značajan dio” zamjenjuju se riječima: „najmanje 5%.”

## **Član 7**

U članu 33 stav 9 poslije riječi „člana” stavlja se tačka, a riječi: „i članovi organa političkih partija.” brišu se.

U stavu 10 riječi: „Organ državne uprave nadležan za manjinska prava (u daljem tekstu: Ministarstvo)” zamjenjuju se riječju „Ministarstvo”.

U stavu 13 poslije riječi „statut” dodaju se zarez i riječi: ”godišnji plan rada”.

U stavu 14 poslije riječi: „u Budžetu Crne Gore” tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: ”u iznosu od najmanje 0,05% tekućeg budžeta.”

Stav 16 briše se.

## **Član 8**

Poslije člana 33 dodaje se novi član koji glasi:

### **„Član 33a**

Savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice dužan je da nadležnom radnom tijelu Skupštine Crne Gore, do 31. marta tekuće za prethodnu godinu, podnese izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju i izvještajem nezavisnog revizora.

Izvještaje iz stava 1 ovog člana, savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice dužan je da dostavi Ministarstvu, radi davanja mišljenja, do 31. januara tekuće za prethodnu godinu.

Mišljenje Ministarstva iz stava 2 ovog člana, dostavlja se nadležnom radnom tijelu Skupštine Crne Gore uz izvještaje iz stava 1 ovog člana.

Izvještaj o radu iz stava 1 ovog člana sadrži podatke o savjetu manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice, kao i aktivnostima koje je savjet sproveo u cilju očuvanja ukupnog nacionalnog identiteta i unapređenja sloboda i prava manjinskog naroda, odnosno druge manjinske nacionalne zajednice i njihovih pripadnika.

Izveštaj o finansijskom poslovanju iz stava 1 ovog člana, sačinjava se u skladu sa propisima kojima se uređuju pitanja budžeta i fiskalne odgovornosti.

Bliži sadržaj izvještaja o radu iz stava 4 ovog člana, propisuje Ministarstvo."

### **Član 9**

U članu 35 stav 1 alineja 6 riječi: „Univerzitet Crne Gore” zamjenjuju se riječima: „ustanove visokog obrazovanja u Crnoj Gori”.

### **Član 10**

Poslije člana 35 dodaje se novi član koji glasi:

#### **„Član 35a**

Članu savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran savjet:

- ako mu prestane funkcija na osnovu koje je postao član savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice;
- razrješenjem; i
- na lični zahtjev.

Član savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice može biti razriješen ako:

- nesavjesno obavlja poslove člana savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice;
- trajno izgubi sposobnost za vršenje poslova člana savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice;
- je osuđen na безусловnu kaznu zatvora ili je osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova člana savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice; i
- ne opravda svoj nedolazak na sjednicu savjeta najmanje tri puta u toku kalendarske godine.

O razrješenju člana savjeta u slučajevima iz stava 2 ovog člana, odlučuje savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

Obavještenje o prestanku funkcije iz stava 1 alineja 1 ovog člana, kao i zahtjev za prestanak funkcije iz stava 1 alineja 3 ovog člana, član savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice dostavlja savjetu

manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice koji konstatuje prestanak mandata.

Način utvrđivanja razloga za razrješenje člana savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice bliže se uređuje statutom savjeta.”

### **Član 11**

Poslije člana 35a dodaje se novo poglavlje koje glasi:

**„IIa FOND ZA ZAŠTITU I OSTVARIVANJE MANJINSKIH PRAVA“.**

### **Član 12**

U članu 36 st. 2 i 3 mijenjaju se i glase:

„Fond ima svojstvo pravnog lica.

Aktom o osnivanju Fonda bliže se uređuju nadležnosti i način odlučivanja organa Fonda, kao i druga pitanja propisana ovim zakonom.“

### **Član 13**

Član 36a mijenja se i glasi:

„Organi Fonda su upravni odbor i direktor.“

### **Član 14**

Poslije člana 36a dodaju se 23 nova člana koji glase:

### **„Član 36b**

Upravni odbor je organ upravljanja Fondom.

Upravni odbor Fonda čine:

- tri predstavnika Skupštine Crne Gore;
- jedan predstavnik Ministarstva;
- jedan predstavnik ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori;
- po jedan predstavnik svakog savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice;
- jedan nezavisni ekspert koji se bavi ljudskim i manjinskim pravima;
- jedan predstavnik organa državne uprave nadležnog za medije.

Članovi upravnog odbora Fonda biraju se na vrijeme od četiri godine i isto lice može biti birano za člana upravnog odbora najviše dva puta uzastopno.

Članove upravnog odbora Fonda bira i razrješava Skupština Crne Gore.

### **Član 36c**

Za člana upravnog odbora Fonda može biti izabrano lice koje ima tri godine radnog iskustva u oblasti manjinskih prava i sloboda i iskustvo u pripremi, realizaciji ili evaluaciji projekata u oblasti ljudskih prava i sloboda.

### **Član 36č**

Članove upravnog odbora Fonda predlažu:

- radno tijelo Skupštine Crne Gore nadležno za ljudska i manjinska prava
- članove upravnog odbora iz člana 36b stav 2 al. 1 i 5 ovog zakona;
- Savjet za visoko obrazovanje - člana upravnog odbora iz člana 36b stav 2 alineja 3 ovog zakona;
- Ministarstvo - člana upravnog odbora iz člana 36b stav 2 alineja 2 ovog zakona;
- savjeti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica - članove upravnog odbora iz člana 36b stav 2 alineja 4 ovog zakona;
- organ državne uprave nadležan za medije - člana upravnog odbora iz člana 36b stav 2 alineja 6 ovog zakona.

Član upravnog odbora iz člana 36b stav 2 alineja 5 ovog zakona, bira se na osnovu javnog poziva, koji sprovodi predlagač iz stava 1 alineja 1 ovog člana.

Sadržaj i način objavljivanja javnog poziva iz stava 2 ovog člana, kao i način sprovođenja postupka utvrđivanja predloga kandidata propisuju se aktom iz člana 36 stav 3 ovog zakona.

### **Član 36ć**

Upravni odbor Fonda:

- donosi statut Fonda;
- usvaja programe i planove rada Fonda;
- bira direktora Fonda;
- usvaja izvještaj o finansijskom poslovanju i završni račun Fonda;
- usvaja godišnji izvještaj o radu Fonda;
- donosi odluku o raspisivanju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona;
- postupa kao drugostepeni organ po žalbama na odluke direktora Fonda;

- donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Fonda;
- donosi poslovnik o radu upravnog odbora Fonda;
- odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i aktom o osnivanju Fonda.

Upravni odbor Fonda može odlučivati kad je na sjednici upravnog odbora prisutno više od polovine članova upravnog odbora.

Upravni odbor Fonda donosi odluku većinom glasova svih članova.

### **Član 36d**

Član upravnog odbora Fonda može biti razriješen prije isteka mandata:

- ako trajno izgubi radnu sposobnost za vršenje funkcije člana upravnog odbora;

- ako je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora ili je osuđen za krivično djelo ili drugo djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje funkcije; i

- na lični zahtjev.

U slučaju razrješenja člana upravnog odbora Fonda iz stava 1 ovog člana, predlagači iz člana 36č stav 1 ovog zakona, čiji je predstavnik razriješen, predložiće novog predstavnika za člana upravnog odbora, na način propisan ovim zakonom.

Način utvrđivanja razloga za razrješenje člana upravnog odbora Fonda i obavještanja Skupštine Crne Gore o tim razlozima, propisuju se aktom iz člana 36 stav 3 ovog zakona.

### **Član 36dž**

Direktora Fonda bira upravni odbor Fonda na osnovu javnog konkursa.

Direktor Fonda bira se na vrijeme od četiri godine i isto lice može biti izabrano za direktora Fonda najviše dva puta uzastopno.

Za direktora Fonda može biti izabrano lice koje ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i tri godine radnog iskustva u oblasti manjinskih prava i sloboda i iskustvo u pripremi, realizaciji i evaluaciji projekata u oblasti manjinskih prava i sloboda.

### **Član 36đ**

Direktor Fonda:

- predstavlja i zastupa Fond i organizuje rad i poslovanje Fonda;
- izvršava odluke upravnog odbora Fonda;

- predlaže statut Fonda, program i plan rada Fonda, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i druge akte Fonda;
- podnosi upravnom odboru Fonda izvještaj o finansijskom poslovanju i završni račun Fonda;
- odgovoran je za poslovanje i zakonitost rada Fonda;
- donosi odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona;
- zaposlenima u službi Fonda obezbjeđuje redovno stručno usavršavanje za monitoring i evaluaciju projekata, u trajanju od najmanje pet dana godišnje;
- sprovodi monitoring i evaluaciju podržanih projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona;
- podnosi upravnom odboru Fonda godišnji izvještaj o radu Fonda, monitoringu i evaluaciji podržanih projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona;
- vrši istraživanje javnog mnjenja o radu Fonda i potrebnim aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika; i
- vrši druge poslove utvrđene statutom i aktom o osnivanju Fonda.

### **Član 36e**

Članovi upravnog odbora i direktor Fonda ne mogu biti angažovani na realizaciji projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona, finansiranih iz sredstava Fonda.

### **Član 36f**

Statutom Fonda bliže se uređuje organizacija i način rada Fonda. Saglasnost na statut Fonda daje Skupština Crne Gore.

### **Član 36g**

Fond se finansira iz budžeta Crne Gore i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Budžetom Crne Gore će se za namjene iz stava 1 ovog člana opredijeliti najmanje 0,15 % od tekućeg budžeta.

### **Član 36h**

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona, objavljuje Fond.

Javni konkurs iz stava 1 ovog člana, objavljuje se na internet stranici Fonda i u najmanje jednom štampanom mediju sa sjedištem u Crnoj Gori.

Učesnici javnog konkursa projekte za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona, mogu da predaju Fondu neposredno ili putem pošte, u roku koji se određuje javnim konkursom.

Fond, u roku od osam dana od dana isteka roka za predaju projekata iz stava 1 ovog člana na javni konkurs, projekte dostavlja komisiji iz člana 36j ovog zakona.

### **Član 36i**

Sredstva iz člana 36g ovog zakona raspoređuju se na:

- sredstva za rad Fonda, u iznosu do 30%; i
- sredstva za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona, najmanje u iznosu od 70%.

Odluku o raspoređivanju sredstava u skladu sa stavom 1 ovog člana, donosi upravni odbor Fonda, na osnovu programa i planova rada Fonda, uz prethodno pribavljeno mišljenje savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Sredstva iz stava 1 alineja 2 ovog člana, raspodjeljuju se na osnovu javnog konkursa iz člana 36h ovog zakona, prema sljedećim kriterijumima:

- očuvanje i razvoj nacionalnog, vjerskog, jezičkog i etničkog identiteta svakog manjinskog naroda ili manjinske nacionalne zajednice;
- kompatibilnost projekta sa strateškim dokumentima Vlade;
- doprinos koji projekat daje međukulturalnoj saradnji i smanjenju etničke distance;
- promocija duha tolerancije, interkulturalnog dijaloga i međusobnog poštovanja i razumijevanja;
- transparentnost i mogućnost kontrole realizacije projekta; i
- stručni i tehnički kapaciteti podnosioca projekta.

Pravo učešća na javnom konkursu za raspodjelu sredstava iz stava 1 alineja 2 ovog člana, imaju nevladine organizacije, pravna i fizička lica, čije su djelatnosti, odnosno aktivnosti usmjerene na očuvanje i razvoj manjinskih prava, nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

Pravo učešća na javnom konkursu za raspodjelu sredstava iz stava 1 alineja 2 ovog člana, nemaju savjeti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.



Na javnom konkursu za raspodjelu sredstava iz stava 1 alineja 2 ovog člana, ne mogu učestvovati nevladine organizacije, pravna i fizička lica kojima su u toku kalendarske godine odlukom Fonda finansirana dva projekta ili jedan projekat u iznosu od 5% od ukupno opredijeljenih sredstva za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

Nevladine organizacije, pravna i fizička lica iz stava 4 ovog člana, dostavljaju projekte na javni konkurs iz člana 36h ovog zakona, na propisanom obrascu, kao i potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost kriterijuma iz stava 3 ovog člana i propisane uslove za učešće na konkursu.

Vrednovanje projekata prema kriterijumima iz stava 3 ovog člana, vrši se na propisanom obrascu.

Način vrednovanja projekata prema kriterijumima iz stava 3 ovog člana, kao i izgled i sadržaj obrazaca i potrebnu dokumentaciju iz st. 7 i 8 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

### **Član 36j**

Radi vrednovanja projekata dostavljenih na javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona, na osnovu kriterijuma iz člana 36i stav 3 ovog zakona, koji ispunjavaju uslove za učešće na javnom konkursu iz člana 36i st. 4 i 5 ovog zakona, Skupština Crne Gore bira komisiju (u daljem tekstu: komisija za vrednovanje).

Komisija za vrednovanje ima sedam članova.

Članovi komisije za vrednovanje biraju se na osnovu javnog poziva, na vrijeme od četiri godine, i isto lice može biti birano za člana komisije najviše dva puta uzastopno.

Administrativno - tehničke poslove za potrebe komisije za vrednovanje vrši Fond.

### **Član 36k**

Za člana komisije za vrednovanje može biti izabrano lice koje ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti manjinskih prava i sloboda, kao i iskustvo u pripremi, realizaciji ili evaluaciji projekata u oblasti manjinskih prava i sloboda.

Član komisije za vrednovanje ne može biti fizičko lice iz člana 36i stav 4 ovog zakona, niti lice koje je:

- u radnom odnosu ili volonter kod Fonda, odnosno kod nevladine organizacije ili pravnog lica iz člana 36i stav 4 ovog zakona;

- lice ovlašćeno za zastupanje ili član upravnog odbora Fonda, odnosno organa upravljanja nevladine organizacije ili drugog pravnog lica iz člana 36i stav 4 ovog zakona;

- u ugovornom odnosu sa Fondom, odnosno sa nevladinom organizacijom, pravnim ili fizičkim licem iz člana 36i stav 4 ovog zakona; ili

- član savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice ili je u radnom odnosu, odnosno volonter u savjetu manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

### **Član 36l**

Poziv iz člana 36j stav 3 ovog zakona, objavljuje Skupština Crne Gore na svojoj internet stranici i u najmanje jednom štampanom mediju sa sjedištem u Crnoj Gori.

Poziv iz člana 36j stav 3 ovog zakona, sadrži broj predstavnika u komisiji za vrednovanje, uslove koje treba da ispunjavaju kandidati u skladu sa članom 36k ovog zakona i dokaze o ispunjavanju uslova, kao i rok i način dostavljanja prijava.

Kandidati svoje prijave, na osnovu poziva iz stava 1 ovog člana, dostavljaju Skupštini Crne Gore neposredno ili putem pošte, u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva.

Predlog za izbor članova komisije za vrednovanje utvrđuje radno tijelo Skupštine Crne Gore nadležno za ljudska i manjinska prava.

### **Član 36lj**

Član komisije za vrednovanje može biti razriješen prije isteka mandata:

- ako trajno izgubi radnu sposobnost za vršenje funkcije člana komisije za vrednovanje;

- ako je osuđen na безусловnu kaznu zatvora ili je osuđen za krivično djelo ili drugo djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje člana komisije za vrednovanje; i

- na lični zahtjev.

Člana komisije za vrednovanje razriješava Skupština Crne Gore, na predlog radnog tijela Skupštine Crne Gore nadležnog za ljudska i manjinska prava.

### **Član 36m**

Komisija za vrednovanje:

- utvrđuje ispunjenost uslova iz člana 36i st. 4 i 5 ovog zakona;

- vrši vrednovanje projekata u skladu sa kriterijumima iz člana 36i stav 3 ovog zakona;
- utvrđuje rang listu vrednovanih projekata; i
- utvrđuje predlog za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

### **Član 36n**

Član komisije za vrednovanje ne može biti angažovan na realizaciji podržanih projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

### **Član 36nj**

Na osnovu predloga iz člana 36m stav 1 alineja 4 ovog zakona, direktor Fonda donosi odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

Direktor Fonda može odlučiti da ne prihvati predlog iz člana 36m stav 1 alineja 4 ovog zakona, ukoliko smatra da nijesu ispunjeni uslovi iz člana 36i st. 4 i 5 ovog zakona ili nije izvršeno vrednovanje projekata u skladu sa kriterijumima iz člana 36i stav 3 ovog zakona, i odluku o tome će dostaviti komisiji za vrednovanje, u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

Komisija za vrednovanje dužna je da preispita svoj predlog, uzimajući u obzir razloge koje je direktor naveo u odluci iz stava 2 ovog člana, i da u roku od osam dana od dana prijema odluke direktoru Fonda dostavi novi predlog odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

Direktor Fonda je dužan da, u roku od osam dana od prijema predloga iz stava 3 ovog člana, donese odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

Odluke iz st. 1 i 4 ovog člana, objavljuju se na internet stranici Fonda i u najmanje jednom štampanom mediju sa sjedištem u Crnoj Gori, u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

### **Član 36o**

Na odluku iz člana 36nj st. 1 i 4 ovog zakona, učesnici konkursa mogu podnijeti žalbu upravnom odboru Fonda, u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Odluku po žalbi upravni odbor Fonda dužan je da donese, u roku od 15 dana od dana prijema žalbe.

U donošenju odluke iz stava 2 ovog člana ne može učestvovati član upravnog odbora Fonda ako su on ili članovi njegove porodice neposredno

učestvovali na javnom konkursu za raspodjelu sredstava iz člana 36h ovog zakona ili ako postoje razlozi koji dovode ili mogu dovesti u pitanje objektivnost ili nepristrasnost člana upravnog odbora Fonda.

O činjenicama, odnosno razlozima iz stava 3 ovog člana, član upravnog odbora Fonda dužan je da obavijesti predsjednika upravnog odbora Fonda.

U slučaju da upravni odbor Fonda utvrdi da postoje razlozi iz stava 3 ovog člana, zbog kojih član upravnog odbora Fonda ne može učestvovati u donošenju odluke iz stava 2 ovog člana, donijeće odluku o njegovom izuzeću.

Protiv odluke iz stava 2 ovog člana, kao i u slučaju da upravni odbor Fonda ne donese odluku u propisanom roku, može se pokrenuti upravni spor.

Odluka iz stava 2 ovog člana, objavljuje se na internet stranici Fonda i u najmanje jednom štampanom mediju sa sjedištem u Crnoj Gori, u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

### **Član 36p**

Stručne i administrativne poslove za potrebe Fonda vrši stručna služba Fonda.

Na zaposlene u stručnoj službi Fonda primjenjuju se propisi o državnim službenicima i namještenicima.

### **Član 36r**

Pored zakonom propisane kontrole trošenja budžetskih sredstava, Fond preko ovlašćenog službenika u stručnoj službi obezbjeđuje internu kontrolu i reviziju tekućih i okončanih projekata u vezi namjenskog i zakonitog korišćenja sredstava, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast finansija.

### **Član 36s**

Fond podnosi godišnji izvještaj o svom radu Skupštini Crne Gore, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Skupština Crne Gore može zatražiti poseban izvještaj o pitanjima iz djelokruga rada Fonda, ako se radi o pitanjima od značaja za ostvarivanje manjinskih prava i sloboda ili sprovođenje politike manjinskih prava u Crnoj Gori.“

### **Član 15**

Poslije člana 42b dodaju se dva nova člana koji glase:

### **“Član 42c**

Podzakonski akt iz člana 33a stav 6 ovog zakona donijeće se u roku od 180 dana, a podzakonski akt iz člana 36i stav 9 ovog zakona, donijeće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

### **Član 42č**

Odluka o osnivanju Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina („Službeni list RCG”, br. 38/01 i 27/07 i „Službeni list CG”, broj 3/10) uskladiće se sa ovim zakonom, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.”

### **Član 16**

Poslije člana 44 dodaju se četiri nova člana koji glase:

### **„Član 44a**

Odluka o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Službeni list CG”, br. 13/08 i 64/11) uskladiće se sa ovim zakonom, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

### **Član 44b**

Izbor upravnog odbora Fonda, u skladu sa ovim zakonom, izvršiće se u roku od 90 dana od dana usklađivanja akta iz člana 44a ovog zakona.

Izbor direktora Fonda, u skladu sa ovim zakonom, izvršiće se u roku od 90 dana od dana izbora upravnog odbora Fonda.

### **Član 44c**

Upravni odbor i direktor Fonda izabrani prije stupanja na snagu ovog zakona, nastavljaju sa radom do izbora upravnog odbora i direktora Fonda u skladu sa ovim zakonom.

### **Član 44č**

Članovi komisije za vrednovanje izabraće se u roku od 90 dana od izbora upravnog odbora Fonda.”

### **Član 17**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

**ČLANOVI ZAKONA O MANJINSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA**  
**( „Službeni list RCG”, br. 31/06, 51/06 i 38/07 i „Službeni list CG”, broj 2/11 )**  
**koji se mijenjaju:**

**Član 7**

Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) donosi Strategiju politike manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

U cilju obezbjeđivanja uslova za nesmetano uživanje i njegovanje nacionalnih ili etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika, državni organi su dužni da, u skladu sa Strategijom politike manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, preduzimaju odgovarajuće mjere.

Strategijom iz stava 1 ovoga člana posebno će se definisati mjere za sprovođenje ovog zakona i unapređivanje uslova života manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i unapređenje mjera i aktivnosti, kao i što veću integraciju Roma u društveni i politički život Crne Gore.

**Član 8**

Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo izražavanja, čuvanja, razvijanja, prenošenja i javnog ispoljavanja nacionalnog, etničkog, kulturnog, vjerskog i jezičkog identiteta, kao dijela njihove tradicije.

Crna Gora će razvijati i unapređivati izučavanje istorije, tradicije, jezika i kulture manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

U skladu sa ovim zakonom i prihvaćenim međunarodnim obavezama, nadležni organi obezbjeđuju zaštitu kulturne baštine manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika.

**Član 11**

Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo na upotrebu svog jezika i pisma.

U jedinicama lokalne samouprave u kojima pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica čine većinu ili značajan dio stanovništva, prema rezultatima posljednjeg popisa, u službenoj upotrebi je i jezik tih manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Službena upotreba jezika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, u smislu stava 2 ovog člana, podrazumijeva naročito: korišćenje jezika u upravnom i sudskom postupku i u vođenju upravnog i sudskog postupka, kod izdavanja javnih isprava i vođenje službenih evidencija, na glasačkom listiću i drugom izbornom materijalu i u radu predstavničkih tijela.

Na teritorijama lokalne samouprave iz stava 2 ovog člana imena organa koji vrše javna ovlašćenja, naziv jedinice lokalne samouprave, naziv naseljenih mjesta, trgova i ulica, ustanova, poslovnih i drugih firmi i toponima ispisuju se i na jeziku i pismu manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

## **Član 19**

Radi punog uživanja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, Univerzitet Crne Gore, na predlog Savjeta manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, može svake školske godine upisati određeni broj studenata, pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, u skladu sa aktom Univerziteta.

## **Član 28**

U jedinicama lokalne samouprave u kojima većinu ili značajan dio stanovništva čine manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice, lokalna samouprava je dužna da, u okviru plana i programa za djelotvorno učešće lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova ili donošenjem posebnog plana i programa, preko savjeta odnosnih manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, obezbijedi uslove za učešće manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u donošenju programa razvoja opštine, prostornih i urbanističkih planova, budžeta i opštih akata kojima se utvrđuju prava i obaveze građana i uredi način i postupak učešća manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u vršenju javnih poslova i da odredi organ koji sprovodi javnu raspravu po tim i drugim aktima.

## **Član 33**

Manjinski narod ili druga manjinska nacionalna zajednica i njihovi pripadnici, u cilju očuvanja svog ukupnog nacionalnog identiteta i unaprjeđenja svojih sloboda i prava, mogu osnovati savjet tog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

Manjinski narod ili druga manjinska nacionalna zajednica može osnovati samo jedan savjet.

Savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice se bira na period od četiri godine.

Savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice ima najmanje 17 članova.

Savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice čine članovi po funkciji: poslanici i članovi Vlade iz reda odnosnog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice, predsjednici opština, predsjednici gradskih opština, predsjednici skupština opština, predsjednici skupština gradskih opština, predsjednici stranaka zastupljenih u Skupštini Crne Gore, skupštini opštine, skupštini gradske opštine, iz reda odnosnog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

Svoje članstvo u savjetu manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice lica iz stava 5 ovog člana potvrđuju izjavom o prihvatanju članstva.

Ostali članovi savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice biraju se tajnim glasanjem, na elektorskoj skupštini tog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

Pravo učešća na elektorskoj skupštini ima svaki punoljetni građanin-pripadnik odnosnog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

Na elektorskoj skupštini ne mogu učestvovati lica iz stava 5 ovog člana i članovi organa političkih partija.

Organ državne uprave nadležan za manjinska prava (u daljem tekstu: Ministarstvo) donosi pravila i uputstva za izbore članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

Pravila iz stava 10 ovog člana sadrže: broj članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice, sazivanje i način rada elektorske skupštine, kao i način izbora

članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice na elektorskoj skupštini.

Članovi savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice biraju predsjednika i sekretara savjeta tajnim glasanjem, iz reda svojih članova.

Savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice donosi budžet, statut i poslovnik o svom radu kojim se uređuju pitanja od značaja za rad tog savjeta.

Sredstva za finansiranje savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore.

Nadzor nad zakonitošću rada savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice vrši Ministarstvo i nadležno radno tijelo Skupštine Crne Gore.

Savjeti manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice su dužni da, najmanje jednom godišnje, do 31. marta tekuće za prethodnu godinu, podnesu Ministarstvu i nadležnom radnom tijelu Skupštine Crne Gore izvještaj o radu i finansijskom poslovanju.

### Član 35

Savjet:

- predstavlja i zastupa manjinske narode i druge manjinske nacionalne zajednice;
- podnosi predlog državnim organima, organima lokalne uprave i javnim službama za unapređenje i razvoj prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika;
- podnosi inicijativu predsjedniku Crne Gore da zakon kojim se narušavaju prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika ne proglasi;
- učestvuje u planiranju i osnivanju vaspitno-obrazovnih institucija;
- daje mišljenje na predmetne programe koji izražavaju posebnost manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;
- predlaže upis određenog broja studenata na Univerzitet Crne Gore;
- pokreće inicijativu za izmjenu propisa i drugih akata kojima se uređuju prava pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;
- vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

O pitanjima o kojima raspravljaju organi državne vlasti i javne službe, a tiču se prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika, ostvaruje se potrebna saradnja sa Savjetom, radi izgradnje međusobnog povjerenja.

Državni i drugi organi će, u roku od 30 dana od dana pokretanja inicijative ili zahtjeva, u smislu stava 1 ovog člana, obavijestiti Savjet o preduzetim mjerama.

### Član 36

Skupština Crne Gore, radi podrške aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta, osniva fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u ovim i drugim oblastima (u daljem tekstu: Fond).

Aktom o osnivanju Fonda utvrđuju se organi Fonda, mandat, nadležnosti i način njihovog rada i odlučivanja, sastav i broj članova organa upravljanja, kao i druga pitanja od značaja za rad Fonda.

U organu upravljanja Fonda svaki savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice ima svog predstavnika.

Član 36a



Fond se finansira iz budžeta Crne Gore i iz drugih izvora.

Sredstva iz stava 1 ovog člana raspoređuju se na:

- sredstva za rad Fonda i
- sredstva za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

Sredstva iz stava 2 alineja 2 ovog člana raspodjeljuju se putem javnog konkursa na osnovu sljedećih kriterijuma:

- doprinosa koji projekat daje očuvanju i razvoju nacionalnog, kulturnog, vjerskog, jezičkog i etničkog identiteta;
- kompatibilnosti projekta sa strateškim dokumentima Vlade;
- transparentnosti i mogućnosti kontrole realizacije projekta;
- kredibiliteta podnosioca projekta.

Pravo učešća na javnom konkursu za raspodjelu sredstava iz stava 2 alineja 2 ovog člana imaju nevladine organizacije i druga pravna i fizička lica čije su djelatnosti, odnosno aktivnosti usmjerene na očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

#### **Član 42b**

Savjeti osnovani na osnovu Pravila za prve izbore savjeta ("Službeni list RCG", br. 46/07) nastavljaju sa radom do osnivanja savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica u skladu sa ovim zakonom.

#### **Član 44**

Fond za manjinske narode i druge manjinske nacionalne zajednice osnovaće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.